

ETÀ	<b>3</b> ANNI 2018	<b>4</b> ANNI 2017	<b>5</b> ANNI 2016	<b>6</b> ANNI 2015	<b>7</b> ANNI 2014	<b>8</b> ANNI 2013	<b>9</b> ANNI 2012	<b>10</b> ANNI 2011	<b>11</b> ANNI 2010	<b>12</b> ANNI 2009	<b>13</b> ANNI 2008	<b>14</b> ANNI 2007	<b>15</b> ANNI 2006	<b>16</b> ANNI 2005
<b>BASKET</b>			MAR 7, GIO 9, MAR 14, GIO 16 h 15.30 - 16.30		MAR 7, GIO 9, MAR 14, GIO 16 h 16.30 - 17.30		MAR 7, GIO 9, MAR 14, GIO 16 h 17.30 - 18.30	MAR 7, GIO 9, MAR 14, GIO 16 h 18.30 - 19.30					MAR 7, GIO 9, MAR 14, GIO 16 h 19.30 - 20.30	
<b>CALCIO</b> (ASD FREE TIME)	LUN 6, MAR 7, MER 8, GIO 9, LUN 13, MAR 14, MER 15, GIO 16 PRESSO OLYMPIC CENTER h 16.30 - 18.00													
<b>GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE</b>			LUN 13, GIO 16 h 17.00-18.00 MAR 14, VEN 17 h 17.00-18.00 MER 15, SAB 18 h 18.00-19.00		LUN 13, GIO 16 h 18.00 - 19.00 MAR 14, VEN 17 h 18.00 -19.00 MER 15, SAB 18 h 17.00 - 18.00							LUN 13, GIO 16 h 16.00 - 17.00 MAR 14, VEN 17 h 16.00 -17.00		
<b>GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE</b>			LUN 13, GIO 16 h 17.00-18.00 MAR 14, VEN 17 h 17.00-18.00 MER 15, SAB 18 h 18.00-19.00					LUN 13, GIO 16 h 16.30 - 17.30						
<b>GINNASTICA RITMICA</b>			LUN 13, GIO 16 h 17.30-18.30 MAR 14, VEN 17 h 18.30-19.30		LUN 13, GIO 16 h 18.30-19.30 MAR 14, VEN 17 h 17.30-18.30									
<b>JUDO</b>			MAR 14, GIO 16 h 17.30-18.30		LUN 13, MER 15, VEN 17 h 17.00-18.00				MAR 14, GIO 16 h 18.30-19.30					
<b>KARATE</b>			MAR 14, GIO 16 h 18.30-19.30						MAR 14, GIO 16 h 19.30-20.30					
<b>MULTISPORT</b>	"PICCOLI" 2018 (3 ANNI): GIO 23, LUN 27 h 15.30-16.25 VEN 24, MAR 28 h 15.30-16.25 o 16.30-17.25 "GRANDI" 2017-2016 (4-5 ANNI): GIO 23, LUN 27 h 16.30-17.25 VEN 24, MAR 28 h 15.30-16.25 o 16.30-17.25													
<b>LOTTA</b>					LUN 13, MER 15, VEN 17 h 18.00 - 19.00							LUN 13, MER 15, VEN 17 h 19.00 - 20.30		
<b>PATTINAGGIO</b>											LUN 13, GIO 16 h 15.30 - 16.30			
<b>PESISTICA</b>										LUN 13, MER 15, VEN 17 h 16.00 - 17.00				
<b>PALLAVOLO</b> (ASD EAGLES)					MAR 14, GIO 16 h 15.00 - 16.00			MAR 14, GIO 16 h 16.00 - 17.00						